


# *Epidemiologija*

## *- Grupe zaraznih bolesti -*

*Prof. dr D. Laušević*

### Mjesto ulaska i izlaska mikroorganizama



Mims CA, Dimmock NJ, Nash A, et al. Mims' Pathogenesis of Infectious Disease, ed 4. London, 1995. p. 10

## **Epidemiološka klasifikacija zaraznih bolesti**

### **■ Klasifikacija prema predominantnom ulaznom mjestu:**

- **Crijevna oboljenja** – sluznica digestivnog trakta (*Shigelosis, Salmonelosis, VHA, VHE, Poliomyelitis anterior acuta, Cholera...*)
- **Respiratorna oboljenja** - sluznica respiratornog trakta (*Influenca, Morbilli, Mumps, Rubella, Pertussis, Diphteria, Scarlatina ...*)
- **Seksualno prenosive bolesti** - sluznica genitalnih organa (*Gonorrhoea, Syphilis, VHB, HIV/AIDS, Herpes simplex tip 2, Chlamidiasis genitalis...*)
- **Antropozoonoze (Zoonoze)** – jedno ili više ulaznih mjesta (*Antrax, Brucelzoza, Tularemija, Pestis, Rabijes...*)
- **Vektorska oboljenja** – koža (*Malaria, Typhus exanthematicus, Žuta groznica, Denga, Leishmaniasis, Papatachi groznica, Tripanozomijaza...*)

## **Crijevne zarazne bolesti**

### **■ Etiologija:**

- **Virusi:** Rotavirusi, Norwalk (Noro) virusi, Astro virusi, HAV, HEV, polio virus, Enterični adenovirusi (tip 40 i 41)
- **Bakterije:** *E.coli* (ET, EP, EI, EH), Jersinioza, Kampilobakter, Šigele, Salmonele, Trbušni tifus, Paratifus, Kolera
- **Paraziti:** Amebna dizenterija, Dardijaza (Lamblijaza), Askaridoza, Trihurijaza, Enterobijaza,
- **Prioni:** Bovini spongiosi encefalitis, Creutzfeld-Jacob, Kuru, Scrapie
- **Toxini (Intoksikacije):** Stafilocokni, *Bacillus cereus*, *C. botulinum*

### **■ Značaj:** Visok Mb i Mt ; masovna proizvodnja hrane i globalizacija; turizam

## ***Crijevne zarazne bolesti***

### **■ Rezervoar:**

- Čovjek (*oboljeni ili kliconoša*), životinje

### **■ Izvor infekcije:**

- Izlučevine (*feces, rjeđe urin*) kojim se kontaminira hrana, voda, ruke

### **■ Putevi širenja:**

- Kontaminirana hrana, voda, ruke...

### **■ Ulazna vrata:**

- Usta (*digestivni trakt*)

## ***Crijevne zarazne bolesti***

### **■ Broj i virulencija uzročnika:**

- Za *Salmonelle* velika, za *Šigelle* i *Noro* virusne mala, zavisi i od osjetljivosti osobe (uzrast)

### **■ Osjetljivost:**

- *Osim za helmintoze, za najveći broj uzročnika se nakon infekcije stvara imunitet osjetljivosti osobe zavisi i od uzrasta*

### **■ Sezonske varijacije:**

- *Javljam se tokom cijele godine ali incidencija značajno raste ljeti*

## ***Crijevne zarazne bolesti***

### **# *Prevencija:***

#### **■ *Opšte mjere***

- *dovoljne količine higijenski ispravne vode za piće;*
- *higijenska dispozicija fekalnih materija;*
- *redovno pranje ruku sa sapunom prije pripreme hrane i poslije izvršenih fizioloških potreba;*
- *suzbijanje insekata – muva i glodara;*
- *zdravstveno prosvećivanje*

## ***Crijevne zarazne bolesti***

### **# *Prevencija:***

#### **■ *Specifične mjere***

- *vakcinacija – polio, rota, kolera, HAV;*
- *hemioprofilaksa – kolera, šigeloze i dr.;*
- *kontrola na kliconoštvo*

## ***Respiratorne zarazne bolesti***

### **# Etiologija:**

- **Virusi:** Morbili, Mumps, Rubela, Varičela, Infekt. mononukleoza, Meningitis (meningokok, Hib, pneumokok, stafilocok), influenca, RSV, Rino virusi...
- **Bakterije:** Streptokokna angina, Difterija, Perusis, Tuberkuloza, Meningitisi (meningokok, Hib, pneumokok, stafilocok), Hlamidijske, Mikoplazme..

### **# Značaj:** Veliki - najučestalije bolesti, a i Mt je značajan

## ***Respiratorne zarazne bolesti***

### **# Rezervoar:**

- Čovjek (oboljeli ili kliconoša), rjeđe životinje/ptice (ptičji grip...)

### **# Izvor infekcije:**

- Sekreti iz disajnih puteva oboljelog ili kliconoša tokom kijanja, kašljanja, govora

### **# Putevi širenja:**

- Direktni (Fluge-ove kapljice), indirektni (Wells-ove čestice / nukleusi), aerosol,

### **# Ulazna vrata:**

- Sluznica respiratornih puteva (nos, nazofarinks), konjuktiva,

## ***Respiratorne zarazne bolesti***

### **# Broj i virulencija uzročnika:**

- Različita

### **# Osjetljivost:**

- Opšta – zbog lake transmisije najveći broj oboljenja spada u grupu tzv. “dječjih zaraza”; imunitet je često tipski specifičan pa se npr. od prehlade može bolovati više puta

### **# Sezonske varijacije:**

- Incidencija najvisočija u toku hladnih mjeseci (rashlađenje organizma i boravak u zatvorenim prostorijama; cikličnost uslovljena nivoom kolektivnog imuniteta)

## ***Respiratorne zarazne bolesti***

### **# Prevencija:**

#### **■ Opšte mjere**

- provjetravanje i zagrijavanje prostorija, posteljine;
- izbjegavanje pretjeranog izlaganja hladnoći;
- pranje ruku prije doticanja nosa i očiju;
- izbjegavanje kolektivnih skupova u vrijeme masovnijeg obolijevanja;
- razrijedjivanje smještaja u kasarnama, domovima za učenike i studente, domovima za stare...
- nošenje maski i zaštitnih naočara...

## ***Respiratorne zarazne bolesti***

### **# Prevencija:**

#### **■ Specifične mjere:**

- *vakcinacija – MMR, difterija, pertusis, Hib, meningokok, pneumokok, BCG, varicela...*
- *hemioprofilaksa – tuberkuloza, meningokok, streptokok i sl.)*

## ***Polno prenosive zarazne bolesti***

### **# Etiologija:**

- **Virusi:** HBV, HPV, Herpes simplex tip 2 , HIV...
- **Bakterije:** Gonokok, Treponema pallidum (sifilis), Hlamidija genitalis...
- **Paraziti:** Trihomonas vaginalis, Ftirijazis pubis...
- **Gljivice:** Candida...

### **# Značaj:**

- *u porastu zbog HIV-a i rezistencije uzročnika klasičnih polno prenosivih infekcija na antibiotike*

## ***Polno prenosive zarazne bolesti***

### **# *Rezervoar:***

- Čovjek (*oboljeli ili kliconoša*), životinje

### **# *Izvor infekcije:***

- Sekret urogenitalnog trakta

### **# *Putevi širenja:***

- Direktni (*seksualni, kontaminirane ruke*)

### **# *Ulagana vrata:***

- Sluznica urogenitalnog trakta

## ***Polno prenosive zarazne bolesti***

### **# *Broj i virulencija uzročnika:***

- Različita

### **# *Osjetljivost:***

- Opšta i najčešće se ne stvara imunitet pa se može više puta oboljeti od iste bolesti

### **# *Sezonske varijacije:***

- Javljuju se tokom cijele godine ali se slabo registruju

## ***Polno prenosive zarazne bolesti***

### **■ *Prevencija:***

#### **■ *Opšte mjere***

- *zdravstveno prosvećivanje,*
- *uzajamna vjernost partnera,*
- *apstinencija,*
- *upotreba kondoma,*
- *suzbijanje prostitucije ili njena legalizacija uz redovnu zdravstvenu kontrolu..*

## ***Polno prenosive zarazne bolesti***

### **■ *Prevencija:***

#### **■ *Specifične mjere:***

- *vakcinacija – HBV, HPV,*
- *seroprofilaksa – HBV*
- *hemiprofilaksa – HIV*